



EHO AKWANKYERÉ

Ew se wodi nhwehwemu akwankyeré no so yie pa ara sèdeé ebeye a wobenya nsunsuansoo a eyé ferenkymem. Ansa na wobehye nhwehwemu no ase no, hwe se anyé bie koraa wonnidi na wonnom biribira sima 15 ntam ena mfa biribira a yede hohoro anom nni dwuma sima 30 ntam ansa woahye nhwehwemu no ase.

KOKOBO: Se woda HIV ayarehwé (ARVs) bi so a, ebetumi aba se nsunsuansoo a fèba no nyé papa.

SÈDEÉ WODE ORAQUICK® HIV SELF-TEST KIT NO BÈYE ADVUMA



EW SE WODE BERÉ TO NHWEHWEMU NO SO



Bòtò no kura: deé yede ye nhwehwemu no, dua a èbekura akadé no mu ne ého akwankyeré.



Deé wode beye nhwehwemu no nso kuro mmoto mmieno.



Te bòtò no a tube (dorobén) no wom no.



Yi ne ti no firi so.



NHWIE nsuo no ngu. NNOM.



Fa droben no hyé dua a èbekuram no mu.




Te bòtò a nhwehwemu afidie no wom no ano na yi firi mu. MFA wo nsatea nso ofa tratra no mu. NNI deé yede ahye no éna mmene nso.



Mia Ade Tratra no dwee tare wo se akyi nam no na fa pepa wo se soro no akyi mpen baako (fig.1) éna wo se fam no akyi nam no so nso mpen baako (fig. 2).



Fa ade tratra no wura doroben no mu kópem se èbekópem aseé.



GYAE TO HC ma ENI SIMA 20 ansaana wo akenkan nsunsuansoo no. NNKENKAN nsunsuansoo no se sima 40 betwam a.

NSUNSUANSOO MU NKYERÉKYERÉMU



Kenkan nsunsuansoo no wò baabi a ého ye hann pa ara

HIV NSUNSUANSOO A ÉKYERÉ SE EWOM



Nsensanee a èkosi mienu, se mpo se ani ye hoyaa a, ekyere se ebetumi aba se wo ANYA HIV éna ebebia se wo bekò aka ye nhwehwemu bi aka ho.



Bere a èse mu...

Kò HIV Nhwehwemubea anaa Ayaresabea biara a èben wo

NSUNSUASOO PAPA



Nsensanee biara nni "C" no ho (se mpo nsensanee bi wò "T" no ho a) anaase akyire no aye kókoo a éma ne kan no ye den a, nhwehwemu no nyé adwuma a ewò sew oyé no fofo.

Ew se woma woyé nhwehwemu fofo.



Nhwehwemu no anyé adwuma yie.
Kò HIV Nhwehwemubea anaa Ayaresabea biara a èben wo ma wonyé nhwehwemu no bio.

HIV NSUNSUANSOO A ÉKYERÉ SE ENNIM

SE WOHWÉ ANSA SIMA 20 ABA A, EBETUMI ABA SE NSUNSUANSOO NO NYÉ PAPA



NSENSANEE BAOKO wò "C" no ho a ébi nni "T" no ho a, wo HIV nsunsuansoo no NNIM


Ma wontaa nyé nhwehwemu. Se ebetumi aba se wò HIV a, san sò hwé wò abosome 3 ntam.

TO GU

Yi nhwehwemu abaa no, fa ne ti no tua so nhwehwemu dorobon no so na to gu sèdeé woto wo fi gu no ara.



DEE YÉDE YE NHWEHWEMU NKO ARA • YÉMFA NHWE CYAREFOO



HWÉ AKWANKYERÉ (NO)

www.oraquickhivselftest.com

ORAQUICK®
HIV SELF-TEST

ADEE NO HO NSEM

REF 5X4-1000, 5X4-1001, 5X4-2001

USA akyi nko ara
Vitro Nhwehwemu Dwumadie mu • Nsan Mfa Nyé Bio

DEE WODE BEYE

OraQuick® HIV Self-Test no ye vitro mu nhwehwem afidie (IVD) bi a yen ara yede ye antibode mu nhwehwemu ma HIV-1 ne HIV-2 wo anom nsuo mu. Saa nhwehwemu yi botae ne se ebeoba ada HIV-1 ne HIV-2 wo antibode mu wo won a wowa bi mu.

NHWEHWEMU NO TAFABO

OraQuick® HIV Self-Test no ye adee a wobetum de adi dwuma preko pe, a hwe immunoassay mu de hwehwe antibode wo Human Immunodeficiency Virus Type 1 ne Type 2 (HIV-2) wo anom nsuo mu. Yeye OraQuick® HIV Self-Test no ama ankorenkore biara se wobetumi de ahwehwe wo won a wao mu ahwe se wowa HIV-1 ne HIV-2. Wode afidie no behye w'anom, ama adee tratra no ats wo se akyi ne w'afono nam no ntam, na afei wode afeia wo se akyi nam no so. Afei wode afidie no beto nsuonsuo bi a yadi kan asusu mu wo doroben no mu. Nsuos a ewo ese akyi no fa adee tratra no mu kó afidie no mu na akó nhwehwemu afidie no mu. Erenante afa adee no so no, se elunu HIV antibode no bi ae, nsensanee a ekura aholohu bi beda 'T' (nhwehwemu) fa no so. Se anhunu HIV antibode biara a, nsensanee biara mma ho. Se woye nhwehwemu no yie a, nsensanee bi beda 'C' fa no a ewo nsuansuo fa mu ho. Yefre yei se 'control line'.

NHWEHWEMUYE

Kleneke nhwehwemu mu no, ye maa nnipa 900 a wönnim won HIV gynabea OraQuick® HIV Self-Test no bi a wode dii dwuma. Yede nsuansoo no tooto 4th generation (HIV nhwehwemu bi) laabo nhwehwemu ho. Laabo dee no nsuansoo no kyere se won mu 153 na na wowa HIV no bi ena nnipa 724 nso nni bi. Nsuansoo no mu ntotoho no na etoa so yi:

- Nnipa no mu 99.4% (153 mu 152) na woda no adi se won nsuansoo no wom. Yei kyere nnipa 153 no mu 1 a wönni HIV no kyere nsuansoo no mu kama se ampa HIV wom.
- Nnipa no mu 99.0% (724 mu 717) kyere nsuansoo no mu kama se ampa HIV nnim. Yei kyere se nnipa 724 no mu 7 a wönni HIV no bi no kaa se won nhwehwemu no ho nsuansoo no kyere se wowa bi. Yefre yei 'false positive' (daadaakra)
- Bio, won a yede won yee nhwehwemu no mu 1.8% (900 mu 16) na wöantumi annya nsuansoo biara.


DEE EWOM

- Bota baako biara kura:
 - Bota a Yeakyeky Mu Nhwehwemu (5X4-0004) a Nhwehwemu Afidie a yetumi de di dwuma preko pe, Dee Yede Ahye ne Developer Solution Vial (Nsuo) wo mu.
 - Nhwehwemu Dua
 - Eho akwankyer

AKader a ehia nanso yeamfa anka ho: Kléoko, wókye, anaase bere kyerefo

⚠ KOKOBO NE AHWEYIE

- Nnipa pii nkentene won bere a worebey HIV nhwehwemu. Mmom, se wo ho nkentete wo papa wo nhwehwemu no ye ho a, ebeye a twen ma w'akoma nt wo yam ansa, anaase wobetumi ama wo ara wo dökota anaa w'ayaresabea aye nhwehwemu no.
- **Se wowa HIV no bi dada a, mfa nyé nhwehwemu no.**
- Fa anom nsuo nko aya ye. Yemfa mogya, mogya mu nsuo nnodoer, nufisuo, mogya mu nsuo fitaa, barima ho nsuo, dwonsa, baa ase nsuo anaase mfifire nyé nhwehwemu no.
- **Nnidi** ena nnom biiribira sima 15 ntam ansa na woahye nhwehwemu no ase.
- **Mfa** aduro (se ebia anomduro) biara nhohoro w'anom sima 30 ntam ansa na woahye nhwehwemu no ase.
- Yi ese ho adee biara te se ese a woabaa anaadee fofor biara a ekata wo se akyi nam no so ansa na wode afeia w'anom.
- Se nsano no abu anaadee no mu bi-ribiaya ayera, abu anaase waabue so a, mfa saa nhwehwemu yi nye adwuma.
- Se enne ye 'Use By' no a ewo bota no ak-yei no so da a abeto so a, mfa saa nhwehwemu yi nye adwuma.
- Ewo se obiara wo kanea a edti mu a obetumi de akan nhwehwemu no ho nsuansoo no. Se nsensanee mmieni wo beaee a wootwere "T" ne "C" wo Nhwehwemu Afidie no so na se ani awan anaase apa sen mpo a, yekyere saa nhwehwemu ho nsuansoo no mu se ewom.
- Nte bota no mu biara ano kopen se wobey krado se worebefiri nhwehwemu no ase.
- **Se nnuro ahodoo a yede siesie fi (te akchya) aka aduro no a, mfa saa nhwehwemu yi nye adwuma.**
- Se wode wo ho ahye HIV klenke abota nhwehwemu bi mu pen, ebetumi aba se wo nsuansoo no bkyere se ewom, mmon, ebia a na enkyere se wowa HIV. Ewo se wosan ko w'ayaresabea ma wosan hwe wo bio.
- **MENNYE** saa nhwehwemu yi se wo adi mfee 11 anaa se wo nnuro saa a.



30 °C AKORAEW

- Kora na ye saa nhwehwemu yi wo baabi a ehó dwo fannm
- **Se woakora saa nhwehwemu yi wo baabi a ehó hyee no ne dee yegye to mu a eye 2°-30° C (36°-86° F) no nyé pe a, mfa nyé adwuma.**
- Ewo se woye saa nhwehwemu yi wo beaee a ehó hyee no da beye 15°-37° C (59°-99° F) ntam.

NHWEHWEMU NO HO SINTO

- Ewo se wodi OraQuick® HIV Self-Test no ho akwankyer no so yie pa ara sedee wobenya nsuansoo a edi mu.
- Se woda HIV ayarehwe (ARVs) bi so a, ebetumi aba se nsuansoo a ebéba no nyé papa.
- Se wowa HBV, HCV anaas HTLV (I/II) a, wobetumi anya daadaakra nsuansoo.
- Se mogya retu w'anom a, ebetumi ase nsuansoo no. Se nhwehwemu no ho nsuansoo no see a, kó nhwehwemuba biara a eben wo anaase ayaresabea biara.
- Klenke nsem biara nni ho a yeage a yebetumi agyina so aka dwuma a OraQuick® HIV Self-Test di wo nnipa a woreye PrEP ho asem.
- Ebetumi aba se OraQuick® HIV Self-Test no nhunu HIV mmoawa a obi anya no ab-osome 3 ntam.
- Se nsuansoo no kyere se ewom a, nsensanee no mu pi a ebépi no nhye da nykyer antibodi dodo a ewa obi mu.
- Ewo se nsuansoo a ekere se ewom no, obi a ewo nhwehwemu saa ho nteter san ye nhwehwemu fofor de si HIV a ewom no so dua.

NSEMMSA NE ANOYIE

1. Deen na nhwehwemu no ye?

OraQuick® HIV Self-Test no ye vitro mu nhwehwem afidie bi a yen ara yede hwehwe HIV (HIV-1 ne HIV-2) wo anom nsuo mu. Nhwehwemu no nam wo ara wo nipadua no antibode a chyehye de ko tia nyarewa no so na eye adwuma. Nsuansoo a ekere se ewom no ye dee edi kan a ehia ayaresabea nhwehwemu fofor a ebébi no pi se nsuansoo no ye nokore.

2. Deen ne 'dee ebetumi de zhaw aba' woz HIV mu?

Dee ebetumi aba gyina dwumadie ahodoo a eddi soi yi so:

- Mpasogoro (obaase, anom anaase turumu) a w'ahokafco nyé baako.
- Wone obi a ewo HIV anaase wonnim ne gynabea wo HIV ho beda.
- Obarima ne obarima mpasogoro
- Wode nnuro a mimara mma ho kwan bewo wo ho
- Wone afofor de mpanner baako brye adwuma
- Wone obi beda agye sika
- Ada adi se wowa hepatitis anaase worema wo hepatitis, ewanini anaase nna mu yadee bi te se syphilis ho nnuro

3. Se dee ebetumi de zhaw aba bi si a, bese ben akyi na mea are metumi aye nhwehwemu no?

Wobetumi aye nhwehwemu no bere biara se wode saa nhwehwemu yi reye adwuma bere a dee ebetumi de zhaw aba bi si a abosome 3 mmaae na wo nsuansoo no kyere ese ennim a, ebetumi aba se wo nsuansoo no nni mu. Ewo se dee ebetumi de zhaw aba no akyi abosome 3 wosan ye nhwehwemu no bio de si so dua. Wobetumi nso ama ayaresabea bi aye nhwehwemu no.

4. Aden ni na mentumi mfa saa nhwehwemu yi nye adwuma wo dee ebetumi de zhaw aba no akyi pee?

Se wonya HIV mmoawa no bi a, wo nipadua no bo mmoden se one no bedi aside bera s obhyehye ono ara ne antibode. Saa antibode yi bi wo w'anom nsuo mu. Wo nipadua no de abosome 3 na chyehye saa antibode yi ma eduru bere a yede nhwehwemu yi hunu a eye yie.

5. Sen pa ara na nhwehwemu yi mudie tee anaa pepepeye tee?

Kleneke nhwehwemu mu no, ye maa nnipa 900 a wönnim won HIV gynabea OraQuick® HIV Self-Test no bi a wode dii dwuma. Yede nsuansoo no tooto 4th generation (HIV nhwehwemu bi) laabo nhwehwemu ho. Laabo dee no nsuansoo no kyere se won mu 153 na na wowa HIV no bi ena nnipa 724 nso nni bi. Nsuansoo no mu ntotoho no na etoa so yi:

- Nnipa no mu 99.4% (153 mu 152) na woda no adi se won nsuansoo no wom. Yei kyere nnipa 153 no mu 1 a wönni HIV no kyere nsuansoo no mu kama se ampa HIV wom.
- Nnipa no mu 99.0% (724 mu 717) kyere nsuansoo no mu kama se ampa HIV nnim. Yei kyere se nnipa 724 no mu 7 a wönni HIV no bi no kaa se won nhwehwemu no ho nsuansoo no kyere se wowa bi. Yefre yei 'false positive' (daadaakra)
- Bio, won a yede won yee nhwehwemu no mu 1.8% (900 mu 16) na wöantumi annya nsuansoo biara.

6. Semeye saa nhwehwemu yi a, metumi anya HIV?

Biribira anaase HIV mmoawa biara nni saa nhwehwemu yi mu a ebetumi ama obi anya HIV.

7. Mpen dodo sen na ewo se obi ye HIV nhwehwemu?

Se wonye HIV nhwehwemu da a, ewo se anye bie koraa woma wohwehwe wo mogya mu baako. Se wodi dwuma ahodoo (dee ebetumi de zhaw aba) a ebetumi ama woanya HIV a, ewo se woma wohwehwe wo mogya mu afei biara mpen baako (Amansan Apomuden Adwumakuo na asus).

Se wosus se wowa bi a ano ye den a eno nti wobetumi anya HIV mu a, ma wontaa nye nhwehwemu.

8. Daadaakra nsuansoo kyere den?

Daadaakra nsuansoo kyere se nhwehwemu no anna antibode biara adi; mmon, ebetumi aba se ebébi dee ebetumi de zhaw aba akyi abosome 3 ansa na nhwehwemu no atumi ahunu HIV. Se dee ebetumi de zhaw aba no siie abosome 3 aba na se wodii akwankyer no so yie dee a, enne na wosan ye nhwehwemu no bio na wode si nsuansoo no so dua. Se dee ebetumi de zhaw aba no siie abosome 3, a atwam no ntam a, ebetumi aba se 'wo ti keka'. Obi a ne ti keka ne dee wanya HIV no bi, na ne nipadua no nhyehee antibode biara mmaa no. Se wosus se ebia na woanya HIV wo abosome 3 a atwam no mu a, ewo se wosan ye nhwehwemu no bio wo deebetumi de zhaw aba no bere a esii no akyi abosome 3. Se wotaa di dwuma a ebetumi ama woanya HIV no bi a, ewo se bere ano bere aoi biara wohwehwe wo mogya mu.

10. Nsuansoo a ekere se ewom kyere sen?

Nsuansoo a ewom kyere se ebetumi aba se wowa HIV. Ewo se wosan ye nhwehwemu fofor se ayaresabea bi de si nsuansoo no so dua.

11. Se me nsuansoo no kyere se ewom a, meny deen?

Ewo se wosan ko ayaresabea bi a wosan ye nhwehwemu fofor de si nsuansoo no so dua. Saa bere no, wo klenke no, dökota no, anaase apomuden dwumayeni bi ne wo bedi anamoa a ewo se wotu ho nkomm.

12. Ebetumi aba se meny 'daadaakra' ennim nsuansoo a enye papa wo saa nhwehwemu yi mu?

Se dee eddi soi yi mu biara si a, 'daadaakra' ennim nsuansoo a enye papa betumi asi:

- Se wodii dwuma bi a ebetumi de zhaw aba abosome 3 ntam ansa na woreye nhwehwemu no a
- Woanhwe nsuansoo no yie na wofa no se eya daadaakra a
- Woanni akwankyer no so yie a
- Woantwen adide ne onom akyi sima 15 anaase woantwen sima 30 ber a wode aduro bi adi dwuma ansa woreye nhwehwemu no
- Woage HIV abota bi
- Wode adee beboboo wo se akyi mpen pii bere a worefefo ho no

13. Ebetumi aba se meny 'daadaakra' ewom nsuansoo a enye papa wo saa nhwehwemu yi mu?

Se dee eddi soi yi mu biara si a, 'daadaakra' ewom nsuansoo a enye papa betumi asi:

- Woanhwe nsuansoo no yie na wofa no se eya daadaakra a
- Woanni akwankyer no so yie a
- Woantwen adide ne onom akyi sima 15 anaase woantwen sima 30 ber a wode aduro bi adi dwuma ansa woreye nhwehwemu no
- Woage HIV abota bi
- Wode adee beboboo wo se akyi mpen pii bere a worefefo ho no

14. Ehe na metumi anya mmoa fofor anaase zhwe wo HIV ho?

Wobetumi anya mmoa fofor wo mptomt ho klenke, dökota, anaase apomuden dwumayeni nkyen.

15. Se merefa nnuro de ako atia HIV (oral PrEP) a, metumi aye nhwehwemu yi bi?

Se wrefea oral PrEP wo HIV ho a, ebetumi aba se wo nsuansoo no beye daadaakra dee.

16. Mye den ahunu se me nhwehwemu no reye adwuma yie?

Se wo nhwehwemu no reye adwuma yie a, wobehun nsensanee bi wo "C" no ho wo wo nhwehwemu afidie no so. Se nsensanee biara nni "C" no ho a, wo nhwehwemu no anye adwuma.

17. Me tumi ye saa nszhe yi abra a m'anyinsen?

Aane, Se wo anyinsen a wo betumi aye nszhe yi bere biara.

NNURO A ETUMI HA NO NE APOMUDEN MU TEBEA BI

Yebisaan won a yede won yee nhwehwemu no nsem faa nyarewa ahodoo a wowa anaase ap-omuden mu tebea a wöwom, anom nhwehwemu, vaaljo nyarewa ahodoo a eye HIV, ne nsem ahodoo ho de kaa hwewhemu no ho (se ebia, gygytonom, anom hororo a aks do dhwre 24 wo nhwehwemu bere no mu, apomuden nsem a ewo h, eseb, ne nnuane anaase nsuo a woanom ansa na nhwehwemu no rek so). Nnipa 40 fofor bi mu no, nsonom, esetwitwie, anom hororo anaase dwætonom a ekco so sima 5 ntam ansa na nhwehwemu no rek so no daa no adi se yeinom nni nsuansoo biara wo nhwehwemu no so. Se wowa HIV, HCV anaas HTLV (I/II) a, wobetumi anya daadaakra nsuansoo. Yesus se ewo se won a wode bedi dwuma no twen adide ne onom akyi sima 15 ansa wode adi dwuma na wöwie nso a wöatwen sima 30 akyi ansa.

AGYINAEHYEDEE NYEREKYEREMU

LOT	Ododo Noma	REF	Ofa Noma	!	Koko, Hwe Nkrataa a Eka Ho	i	Hwe Akwankyer Na Fa Di Dwuma
	Nsan Mfa Nyé Adwuma	IVD	Vitro Mu Nhwehwem Afidie		Dee Oyees	EXP	Da a Ebetwam
	Ohew Ho Sint						